



ИЙТИННЭРИИ СУРУК

Өрөспүүбүдүкэ лиссийэ бу дьыл муус устар устар **6 – 16 күннэригэр 2019-2020 үөрэх сылыгар** сүүмэрдиир экзаменнары ыттар:

- **5-с (бэһис) математиканы, физиканы диринэтэн үөрэтэр кылааска (үөрэтии – төрөөбүт тылынан);**
- **6-с, 7-с, 8-с, 9-с математиканы, физиканы диринэтэн үөрэтэр кылаастарга эбии миэстэлэргэ (үөрэтии-төрөөбүт тылынан).**

Сүүмэрдээһиннэ кытты тыһуунан төрөппүт сайабылыанньа суруйар кэмигэр үөрэнээччи төрөппүтүн кытары Дьокуускай куоракка олороро ирдэнэр.

Туттарсыы экзаменнара:

- 5-с, 6-с, 7-с кылаастарга – математика суругунан уонна тылынан (соруудаҕа сахалыы), саха тыла (аахпыттан суруйуу)
- 8-с, 9-с кылаастарга – математика, физика суругунан, саха тыла (аахпыттан суруйуу).

Экзамен хаамыыта кулун тутар 19 күнүгэр лицей сайтыгар уонна лиссийэ анал истиэндэбэ ыйаныа.

Регистрация:

Туттарсыан баҕалаах үөрэнээччилэр төрөппүттэрэ кулун тутар **19-26 күннэригэр** директор аатыгар сайабылыанньа суруйаллар (сыһыарыы №1). Төрөппүт сайабылыанньа суруйарыгар паспорун көрдөрөр.

Сайабылыанньаны Дьокуускай куорат, Ойуунускай уул. 37-гэр, 213 кабинетка тутабыт.

Туттарсаачылар 1 линейка, 2 клетка тэтэрээттээх, ручкалаах, харандаастаах, линейкалаах кэлэллэр.

Аадырыспыт Дьокуускай к. Ойуунускай уул., 37 (“Триумф” СК утары).

Билсэр телефоннарыгыт: 40 -22-67, 89644221020

Сайт: <http://erelsakha.ru>

Туттарсыы комиссията



Информационное письмо

ГБНОУ РС(Я) "Республиканский лицей-интернат" с 6 по 16 апреля 2019 г. объявляет индивидуальный отбор обучающихся на 2019-2020 учебный год:

- в 5-й класс с углубленным изучением математики и физики (с родным языком обучения);
- на дополнительные места в 6-й, 7-й, 8-й, 9-й классы с углубленным изучением математики и физики (с родным языком обучения).

В индивидуальном отборе участвуют обучающиеся, проживающие в г. Якутске вместе с родителями на момент подачи заявления об участии в индивидуальном отборе.

Конкурсные испытания индивидуального отбора проводятся по расписанию, утвержденному директором. Расписание индивидуального отбора будет на сайте лицея и на информационном стенде в лицее 19.03.2019 г.

Для участия в индивидуальном отборе родители (законные представители) обучающихся пишут заявление на имя директора лицея с представлением оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (Приложение 1).

Сроки подачи заявления: 19-26 марта 2019 г.

Заявления принимаются по адресу г. Якутск, ул. Ойунского, 37, каб. 213.

Для участия во вступительных испытаниях обучающиеся приносят 2 тетради в клетку, 1 тетрадь в линейку, ручку, линейку, карандаш.

Наш адрес: г. Якутск, ул Ойунского, 37

Контактные тел.: 40 -22-67, 89644221020

Сайт: <http://erelsakha.ru>

Приемная комиссия